

Genetička uslovjenost ponašanja

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 8 | Nivo: Pedagoški fakultet

Oblici ponasanja su vrlo razliciti i po sadrzini i po jacini i slozenosti ispoljavanja sa stanovista genetike najpogodnija je sledeća klasifikacija:

1. nasledno, genetski uobliceni vidovi ponasanja
2. ponasanje sa urođenom osnovom i okolinkom dogradnjom
3. razumno ponasanje

U nasledno uoblicene oblike ponasanja spadaju tropizmi, refleksi, urođeni nagoni i instiki. Za njih se nasledjuje shema ponasanja koja može biti jednostavna, ali i vrlo slozena, a ostvaruje se po redoslijedu postupaka. Ovdje ne ucestvuje svijest ni motiv jedinke. Tropizmi su elementaran vid ponasanja biljaka i životinja. Naziv potice od grčke riječi tropos što znači obrt, okretanje. To je urođena osobina nekih biljaka i životinja da na neke spoljne sadrzaje odgovaraju reakcijom pokretanja. Pozitivan tropizam je kretanje ka izvoru energije, a kretanje u suprotnom smjeru je negativan tropizam. Najpoznatiji tropizmi u svijetu su okretanje sunčokreta prema suncu i liska nekih biljaka prema suncu i svjetlosti, a u životinjskom svijetu - let nocnih leptira i mnogih musica prema svjetlosti, bijeg bubašvabe u mrak itd. U bioloskom pogledu tropizmi su namjenjeni samoodržanju. Oni imaju sличnosti sa bezuslovnim refleksima - urođeni, ustaljeni vidovi ponasanja. Ali kod tropizama dolazi do kretanja citavog tijela, a kod bezuslovnih refleksa samo jednog dijela. Refleksi su urođeni, automatski pokreti pojedinih dijelova tijela ili funkcionalna pojedinih organa koje izazivaju odredjene draži. Neophodni su za život jedinke i njeno samoodržanje. Prema nacinu ispoljavanja i fiziološkoj namjeni razvrstavaju se u grupu koja obuhvata refleksne radnje u oblasti fizickog kretanja i održavanja položaja tijela i grupu refleksnih sekrecija pojedinih sekretornih organa.

Najjednostavniji refleksi prve grupe su spinalni, kćermenomozdinski (tetivni, kocni i misicni) refleksi. Oni imaju refleksni luk u kćermenomozdinskim pa se zovu i spinalni. To su npr. refleksne odbrambene reakcije na udar, ubod, toplotu i slično. Drugi dio uloge je pruzanje osnove za razvitak složenijih refleksnih radnji, kao što su automatsko hodanje, podupiranje tijela protiv djelovanja sile Zemljine teze, automatsko održavanje ravnoteze i dr. Refleksni centri ovih pokreta su u raznim dijelovima produžene mozdine, ponsa, talamusu i malog mozga. Nervnim nitima ovi centri su povezani sa spinalnim, zatim medjusobno kao i sa određenim dijelovima velikog mozga. Sistem omogućava obradu nadrazaja na spinalnoj, supkortikalnoj i kortikalnoj nervnoj stepenici. U oblasti funkcionalnosti pojedinih organa, kao složena refleksna reakcija, najpoznatija i najbolje izucena je alarmna reakcija ili stres. Ova reakcija je opsteg karaktera jer se javlja pri svakom izuzetnom naporu. Ako jedinku pogodi veliki, iznenadni strah, težak fizicki napor, visoka ili niska temperatura, nagao gubitak velike kolicine krvi ili tehnosti i sl, kako se nadrazuju centri u hipotalamu i to za vegetativni nervni sistem (uglavnom simpatikus) i za lucenje adrinokortikotropnog hormona (ACTH), b- endrofina i nesto somatotropina (STH). Stimulacija simpatikusa naglo povlači lucenje adrenalina, hormona srži nadbubrege što povećava krvni pritisak (uzgredno lupanje srca) i izvrsi korisnu preraspodjelu krvi. Pri tom misici u akciji dobiju više krvi zbog prosljerenja krvnih sudova u njima, a u ostalom dijelu tijela se smanji protok krvi. To ne važi za mozak, srce i bubrege koji u ovom slučaju dobiju više krvi. Adrenalin im povećava aktivnost najvećeg broja celija organizma. Povećano lucenje ACTH stimulise koru nadbubrežne zlijezde što dovodi do povećanja sekrecija kortikozola. Pri tome se povećava koncentracija glukoze u krvi. Glukoza je u povećanoj kolicini potrebna misicima u akciji i aktivisanim nervnim celijama. Vazna uloga hiperkortizolemije je ublažavanje pretjerane reakcije organizma, koja može biti i fatalna po organizam, nekad i više nego sam stetni agensi-stresor. Sustina alarmne reakcije je povećanje mentalne aktivnosti, povećanje snage, i sprecavanje pretjerane reakcije organizma koja nekad može ugroziti život osobe. Alarmna reakcija se može završiti na tri načina: akutni stresor može biti savladan; jedinka može podleći; osoba može preživjeti akutnu fazu borbe i produziti se boriti se sa stresorom. U ovom, trećem slučaju alarmna reakcija postaje prva faza, nekad dugotrajne refleksne reakcije koja se zove opšti adaptacioni sindrom. Prve podatke o stresu dao je Walter Cannon (1911) dokazavši da

se u emocionalnim stanjima aktivira srz nadbubreznne zlijezde i povecava lucenje adrenalina. U literaturi se alarmna reakcija (stres) nekad naziva Cannonova (Kenonova) reakcija i Cannonov (Kenonov) refleks.

----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com